

Las consonantas diferentas dau francés (1) :

Letra	Plaça	Se pronóncia :	Exemple :
b	Au començament o a l'interior d'un mòt,	coma en francés.	
	Entre duas vocalas,	un "ß", entre lo "b" e lo "p" coma en castelhan..	
	En fin de mòt, tirat -mb ,	coma lo "p" francés. Atau, en conjugason, se pòt cambiar a l'escrit en un "p".	
	En fin de mòt, precedit d'un "m",	- coma lo "m" francés (lo m "minja" lo b). - coma lo "ng" de "ping" dens "ping-pong" a la periferia de la Gasconha.	
d	Au començament o a l'interior d'un mòt,	coma en francés.	
	Entre duas vocalas,	"ð" un chic coma lo "th" dens l'anglés "brother"	
	En fin de mòt, tirat -nd e -rd	coma en francés.	
	En fin de mòt, precedit d'un "n"	pas (serv a non pas nasalizar lo "n" dens lo gascon au contact daus autes parlars occitans).	
	En fin de mòt, precedit d'un "r"	coma un "t".	
g	Davant un -e, -è, e -i	- "y" en Bearn, Bigòrra e una partida de las Lanas. - lo "j" alhors tirats quauques mòts.	
	En debut de mot, davant un -a, -o, -ui	coma en francés.	
	En debut de mot, davant un -ua, -ue	- "g". - "gw" o "w" dens una granda partida de la Gasconha dens mòts usuaus.	
	A l'interior un mòt, davant un -a, -o, -u	ɣ, coma lo "g" intervocalic castelhan.	
	En fin de mòt, tirat -ng,	coma un "k". Atau, en conjugason o quand s'ajusta un sufixe, se pòt cambiar a l'escrit en un "c" o un "qu".	
	-ng	- "nnk" dens certans parçans. - "ng" de "ping" dens d'autes parçans.	